

# ETH DIARI

Numerò 134  
dimèrcles 16 de juny 1999

HUELHETON

DIARI

D'ARAN

Prètz: 50 pessetes



## ANALISIS ELECTORAUS (1)

# ETH NAUT ARAN, ERA PRÒVA PILÒT DETH MARAGALLISME EN ARAN

Que començam aué es prumères analisis des resultats electoraus enes diuèrsi terçons e localitats deth païs, en tot arturà-mos especialment en totes aqueres questions que meriten un tractament periodistic especiau, sustot pera sua singularitat e era sua nauetat.

### Eth Naut Aran: Territori León

En d'auti articles s'a utilizat era metafora qu'en passada batèsta electorau era desigualtat de possibilitats de forces entre eth partit governant e era oposicion ère com era diferència entre David e Goliat. Non sonque en soliditat de votants, senon tanben en concepcion de vida, de politica e d'estil de hèr politica.

Aquesta presentacion dera rivalitat en Naut Aran, com ère de preveir, non a agradat a cap des protagonistes. Entas uns perque, lèu per definicion, era arrogància e era prepotència non accèpte 'trufaries' ne metafores de periodistes, e entas auti -era oposicion- perque hèn com es mainatges petiti que tostemp diden que son grani e les còste acceptar, sustot s'ac diden uns auti, que son uns *pijolos* que tot lèu acaben de començar.

León en Naut Aran hè e des.hè per dues rasons: era ua per ua escropolosa autoritat democratica tamb, d'un costat, era sua representativitat en Ajuntament de Naut Aran tamb 7 des còssos sus un totau de nau, e tanben coma conselhèr de Pujol en Conselh Generau. D'un autre costat, per dedicà-se as immobiliàries e auer eth Naut Aran com 'eth jardin de casa'.

**Era representativitat democratica de León**  
Víctor León, coma capdauancèr ena zòna de Convergència Democratica Aranesa, maugrat qu'ei independent, a artenhut uns boni resultats en Ajuntament e a arrassat en Tredòs, Baguer, Salardú, Gessa e Arties-Garòs. En

### Eth fenomèn dera segregacion d'Arties-Garòs

Era voluntat d'uns vesins d'Arties e Garòs de desseparà-se coma municipi independent, cristallizèc coma partit politic, ath quau nomenentèren Partit Renovador d'Arties-Garòs. Aquesta aparicion en escena a 'tocat' er electorat de León, e maugrat que non li a hèt un excessiu mau li a hèt pèrder un representant deth terçon tath Conselh. Era formacion de León obtienguec enes eleccions der an 1995 dus representants

en terçon d'Arties-Garòs tath Conselh, en tot qu'aquest viatge sonque n'a artenhut un, e er aute se l'a atribuisit eth nau Partit Renovador. Cau dider qu'en aguest terçon era coalicion d'Unitat d'Aran non presentaue candidatura.

En resumit, León e era sua gent artenhen mobilizar 221 vòts tar Ajuntament de Naut Aran, 229 tath terçon d'Arties-Garòs e 321 tath terçon de Pujol.

### Es pedanies deth municipi de Naut Aran

D'aguest municipi, tanben ne guanhen es pedanies León e es sòns, mens en Unha a on es independents son es reis, en tot qu'en Tredòs e Gessa ja guanhauen d'entrada, perque sonque i auie era sua candidatura.

### Territori León e ua naua responsa populara


Enquia aciu voliem destacar çò qu'ei mès veidle, perque es resultats ac legitimem, que

lista o de centre-esquerra. Tradusit en sigles mos referim ara candidatura deth Partit dels Socialistes de Catalunya-Progrés Municipal-Unitat d'Aran-Gent d'Aran.

Aquesta candidatura, deth punt d'enguarda periodistic e dera analisi politica, a en Naut Aran ues peculiaritats plan nauas que mos cau analisar.

### Era candidatura Rocher-Borràs

Eth tandem de Manuel Rocher e Ma Àngels Borràs, caps de lista pera coalicion ar entorn



d'Unitat d'Aran, er un tar Ajuntament e era auta tath terçon de Pujol, representen era renaucion politica d'aguesta coalicion.

E pas sonque ua renaucion generacionau ara classica, senon tanben ua renaucion ar 'estil maragallia', ei a dider, seguint eth nau estil de hèr politica de Pasqual Maragall.

### Estil Maragall?

Se produsís un fenomèn politic per tot Catalunya ar entorn dera figura de Pasqual Maragall, qu'a començat ua naua manèra de hèr politica e que maugrat non èster deth tot original, òc qu'ac ei coma airina e arma entà enfrontà-se ath sòn prumèr rivau politic, ei a dider, eth president Pujol.

Er estil Maragall qu'ei ben simple: daurí-se ara societat civiu sense atermiàse massa en ua ferrià opcion ideologica socialista, senon qu'en tot plaça-se en progressisme, se botge en ua opcion de centre-esquerra. Ath delà, eth *maragallisme* endonvie e articule plataformes e organitzacions civiques capables d'enquadrar independenti de totes es sensibilitats deth progressisme. E tanben ei capable de potenciar airines e activitats creatives de reinvindicacion e de politica practica qu'acompanhe tot eth procès.

Ei precisament tot açò, çò qu'es estratègues d'Unitat d'Aran apliquen en Naut Aran, en tot constituir, sense explicac'c, era prumera prova pilòt deth *maragallisme* ena Val.

### Candidatures nauas tamb gent naua

Ei precisament era situacion de tanta desigualtat de forces entre es competidors des eleccions, tamb eth nomenat efècte 'David contra Goliat', çò qu'a afavorit qu'era coalicion d'Unitat d'Aran apliquèsse eth *maragallisme* coma arma politica. Segurament es pròprios protagonistes dera zòna dilhèu non an ben explicitada tota agesta estratègia, maugrat que l'an amiat tara practica en agesta darrera campanha.

### Caracteristiques dera candidatura deth modèu Maragall

Prumèr, aumens es capdauancers son personnes independents; segon, son nauas ena politica; e tresau, utilzen mieis plan populars e domètges entà potenciar era sua politica. Ath delà, agesta *aureola* de non-professionaus dera politica e de dehòra des aparèlhs deth partit les hè mès aptes entà auer credibilitat quan cau potenciar activitats e reivindicacions de contengut e forma plan populista. Prenguetz coma exemple era 'conquèsta' d'un pas zèbre en plea campanha en Salardú dempués de protagonizar ua reivindicacion simbólica en carrè.

Ei a dider, ei gent capabla de potenciar activitat civica e lèu familiara, que quinsevolh estratèga politic sap qu'ei plan utila entà entrar ben enes cases e pòbles.

### Es resultats dera candidatura de centre-esquerra

Son uns resultats qualitatiusament boni, maugrat que luenh dera 'cau' d'electorat León.

Maugrat que non an podut entrar en Conselh en representacion de Pujol, unic terçon deth Naut Aran a on se presentauen, òc qu'an obtingut dus còssos en Ajuntament de Naut Aran. Entas municipaus 172 personnes triaguèren er estil Maragall, e tanben 132 tath terçon de Pujol.

### Unitat d'Aran se renaui

Unitat d'Aran s'a hèt mès socialista e ath delà s'a hèt mès *maragalliana*, maugrat que li còste tradusir çò que significa er estil *maragallia* e que non sigue exclusiuament repetir un e un autre còp es consignes e es eslogans de "cambi, cambi..." o despartir tota sorta de materiau de *merchandising*.

Sonque a estat en Naut Aran a on Unitat d'Aran, jos un corròp de sigles, a prebotjat era estratègia que Maragall aplique en Catalunya.

Tà nosati non i a cap de doblete, e sense saber s'aguest sistèma ei util entà guanhar eleccions, ei un modèu e un sistèma d'articulacion politica nauedós e cargat d'expectatiuas de futur.



numerò de vòts s'empòrtè era meitat deth cens electorau: d'un totau de 1.215 potencius votants, León obtié 550 vòts.

A nivèu d'eleccions tath Conselh, León non n'artenh pas mens, e tanben arrasse en Pujol en obtier es dus possibles conselhèrs tamb un totau de 321 vòts des 493 escrutadi.

León artenh vòts e guanhe. Ua auta causa ei com a administrat aguest mandat electorau e com l'administràra en futur.

Totun, çò que volem soslinhar ei era responsa populara que li a apareishut a León. E non mos referim ath PP, que s'autonomente popular, senon ara alternativa d'esquèrres o social-

Tan clar com ei qu'es guèrres se compausen de batèstes que se liuren enes mieis de comunicacion de masses -mediàs-, aué ei ja vedible que tanben se pòt tèisher a favor dera patz des des planes des diaris o des espacis informatius des ràdios e televisions. Era analisi des conflictes recenti ena ex-logoslàvia, per exemple, mostrèc era contribucion d'un bon nombre de mediàs ena creacion d'un clima pròpliu ath començament e ath manteniment dera guèrra, sense eth quau, ath delà, non auesse estat possible eth genocidi bosnian. D'un biais parièr, eth genocidi contra es totsis e es democrates otos en Ruanda en 1994 non auesse estat factible sense era utilizacion deth principau miei de masses en presència: era rádio.

Tanben a escala internacionau eth papèr des mediàs se mòstre clau ena formacion dera opinion publica, com ena determinacion dera actitud e es decisions que prenen es autoritats politiques. En positiu se pòt rebrembar, per exemple, qu'era retirada des tropes des EEUU deth Vietnam en 1972 s'explique, en part, peth clima antiguerre que i auie enes Estats Units, ath quau contribusiren decisiuament es medias a trauers des croniques des corresponsaus de guèrra.

En negatiu, totun, non se pòt cap desbrembar era cubertura dera Guèrra deth Gòlf (gèrhereuèr de 1991). Controlada lèu absolutamente pes comandaments militars aliadi, acabèc siguent ua sòrta d'exaltacion militarista dera guèrra per miei de mentides e miejes vertats, com per exemple era sistematica ocultacion des victimas iraquianes. Comparatiuament, es mediàs e es corresponsaus de guèrra, en generau, hèren un papèr ben desparièr en un e un aute cas.

#### Contracorrent

Poderíem díder que, tant en cas deth Vietnam com en cas d'aqueri qu'ena ex-logoslàvia tra-balhauen contracorrent pera fin dera guèrra -

e tara construccion o preservacion d'ua societat plurietnica e multiculturau-, es periodistes actuèren non tant coma corresponsaus de guèrra senon mèslèu coma 'corresponsaus de patz'.

Trabalhar pera patz des des mediàs non vò cap díder deishar de curbir es conflictes o era violència que genèren, senon hèc tamb un plantejament different. Cau revelar, en cada conflicte, quin ei er arraïtz dera confrontacion, quines es rasons qu'an prebotjat era violència e quines son es vies que pòden daurir camin entara superacion dera ua e dera auta.

Que cau húger dera trivializacion e des estereotips entà racondar es conflictes; dera superficialitat dera informacion rutinaria sus es mòrts, que mos amie entà ua paralisaña insensibilitat. Húger dera reduccion aseptica en parlar des 'parts deth conflicte', quan ei soent clar que i a victimas e aggressors; dera simplificacion que compòrtate informar sonque des parts combatentes vedibles, quan tanben soent i a tresaus e quataus parts que, ath delà de trobà-se a viatges implicades en esclat des ostilitats, an enes sues mans era possibilitat d'arturar era confrontacion.

Quan visiten ua zòna se pòden limitar sonque a parlar tamb es autoritats locaus o a trèir eth nas en carrièr luenh de comoditats temptadores. Pòden exagerar o pòden endonvià-se conflictes a on non n'i a, perque saben qu'eth conflicte 'ven', o 'paraquèigudistes' en recèrca d'un *pulitzer* facil o simplament pòden actuar un shinhau mès responsablament.

Tanben en tractament informatiu des emergéncias umanitàries se pòt actuar tamb tanta negligència com era descrita entad açò que tòque as conflictes esmentadi. Enquiad aciu qu'ei clar que i a dues maneres tendenciaus de comportament periodistic entà escadençes, cridam-les, de nauta intensitat. Què passe, totun, aquiu a on era situacion ei de baisha intensitat?

#### Conflictes latents

En fòrça païsi deth Sud, ja sigue perque non s'a desvelhat eth conflicte com perque s'a entrat en ua fasa de resolucion e d'adociement dera confrontacion, aquerò que passee dèishe normalament d'ester noticia. Es hons tòs enviats especiaus son limitadi e es nautes despenes des corresponsalies pòrten es mieis a priorizar es airaus a on es conflictes atirenn mès era atencion o aquiu a on son en jòc es interèssi economics des poderosi.

De hèt, totun, era istòria de cap de pòble ja-mès non s'arture e tant es ingredients entàs eventuaus conflictes futurs com tara patz se premanissen dia a dia, siguen o non vedibles entàs mieis de comunicacion. Ath delà, d'un punt d'enguarda umanista, interessà-se entà qu'es pòbles visquen en patz non depen pas deth sòn interès estrategic. E ei aguesta motivacion era qu'emposse a fòrça organizacions non-governamentals a dessenhàr e executar programes de cooperacion petiti, mieis e non tan mieis: un seguit de bones noticies.

Hèr vedible ciò que passee en aguesti païsi, sociaument, culturaument, politicament e economicament, a un gran interès entà qui se sent comprometut tamb era melhora des condicions de vida des èsters umans. Qui se sent solidari e desire contribuir, en conseqüència, a crear es condicions entà ua patz justa per tot, ei interessat en aguest tip d'informacion.

Urosament torne a créisher eth nombre de personnes motivades pes causes solidàries, e tanben eth des periodistes qu'assumissen seriosament eth sòn compromís tamb era societat e es mieis qu'an en compde sustot eth prumèr increment. Efectiuament, era existéncia d'aguesti revista e d'auti espacis en nombrosi mieis n'ei ua prova.

#### Doble error

Quauquarrés poderie objectar qu'es 'bones

notícies' non son noticia e que, per tant, era informacion pera patz non a interès, mès s'enganharien doblament. Prumèr, perque passarie per naut ues quantes linhes anteriores que demòstren que non sonque parlam de bones noticies e, dusau, perque eth sòn interès ei creishent ena mesura qu'era cultura deth lector li permetis metabolizà-les.

Non ei estranh notar, donques, qu'eth trabalh des 'corresponsaus de patz' auance contracorrent. En prumèr lòc, perque enes espacis informatius encara i a ua grana presència des mancances informatives qu'auem nomenat adès, entre d'autres causes, perque er encastre economico-politic dera vida des mieis ac afavoris. E, en dusau lòc, perque era fòrça dera rotina enes redaccions e era formacion tradicionau qu'an recebut e receben molti periodistes non ajuden cap guaire.

Quauques ONG ne son conscientes e an organizat corsi de formacion sus cooperacion e desenvolopament, e quauques institucions e universitats s'an somat tamb corsi diuèrsi sus politica internacionau o mès específics. Ei eth cas dera diplomatura que premanis entath semestre que ven era UAB, tamb era catedra Unesco, sus "Enviats especiaus e corresponsaus pera patz". Fòrça d'aguesti corsi semblén recomanables, coma minim perque en sòn conjunt aguesta formacion pòt amenadir sensiblement eth nombre de periodistes 'paraquèigudistes' e premanir tanben nauis professionaus entà un camp en expansion. Maugrat açò, era assolidacion d'aguesti manera diferente de hèr depen fòrça dera cristallizacion d'ua audiència, d'uns legedors qu'efectiuament mòstren preferéncia entà ua sòrta d'informacion non banau, prohonda, comprometuda tamb es drets umans e era re-cerca aunèsta dera vertat.

**Xavier Giró**

Professor de Periodisme Politic ena UAB  
SICOM, noveme de 1998

## COMENCE A PREMANÍ-SE ERA HÈSTA D'ARAN -17 DE JUNH DE 1999-

### Programa d'actes previsti peth Conselh Generau

10.00 Recebuda deth Magnific Sindic d'Aran a totes es autoritats ena sedençà deth Conselh Generau d'Aran, tamb animacion des grops de dances d'Aran ena plaça deth Conselh Generau.

10.30 Desfilada de toti es pendons portadi per representants de cada terçon, deth Conselh Generau enquira glèisa de Mijaran.

11.00 Missa solemna celebrada per toti es caperans dera Val d'Aran e cantada pes Corbilhuèrs Cantaires, ena antiga glèisa de Nòsta Senhora de Mijaran (se plò se harà ena glèisa de Vielha).

12.00 Desfilada enquira nau polivalenta a on se lheuarà eth drapèu ath son der imne d'Aran. I aurà parlaments des autoritats atau com animacion de grops de dances d'Aran e un ape-

ritiu entà toti es assistents.


18.00 Chicolatada populara acompañada per un grop d'animacion infantil ena plaça dera glèisa de Vielha.

**ETH DIARI**

**SOSCRIPCION**

 Telefon    **619 29 41 59**

ADREÇA : Carrer Doctor Manel Vidal. Locau 5, darrèr der edifici.  
25530 VIELHA



**Prètz: 19.720 ptes IVA includit.**  
**Includís: Soscripcion annau**  
**(diàri , mès 5 especiaus).**  
**Distribucion en casa o recuelhuda en quiòsc.**

Dehòra dera Val d'Aran

Enviament per correu: 7.400 ptes.

Editor e director : Joan-Ramon Colomines-Companys  
e-mail: jrcrc@apdo.com

Informativa e dessenh: Marc Colomines i Nadal  
Equip de correctors: Xavier Gutierrez.

Equip comercial: Ramon Agullo i Teixidor.

Impression: Xerox's Document Center 220 ST  
d'ETH DIARI en Vielha.  
Tirada: 1000 exemplars.

Editor ETH DIARI  
Familia Colomines  
Centre d'estudis VIVÈNCIA ARANESA  
Aula Europa des Pirineus (Val d'Aran)  
Carrer Doctor Manel Vidal  
locau num. 5  
25530 Vielha-Val d'Aran  
Telfón: 973641772  
Fax: 973640871  
E-mail vivenciaaranesa@ctv.es